

Sesotho

Mohato

2A

Shibelane sa Tinyiko



Majoni Jonas Zitha



Shibelane sa Tinyiko

Sesotho

Mohato 2A

ISBN: 978-1-77981-378-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Majoni Jonas Zitha

Mofetoledi: Lilian Segele

Motshwantshisi: Moses Dhladhla

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele 2023.

Shibelane sa Tingiko



Majoni Jonas Zitha



Tinyiko le Palesa ke metswalle ya sebele. Ke dithaka.

Ba ketekile letsatsi la tswalo hong, ba le sekolong.

Ha ba tsebe tseo batswadi ba ba reketseng tsona e le dimpho.

Letsatsi le latelang Palesa le Tinyiko ba ne ba bapala.

“Wena o fumane mpho efe?” Tinyiko o botsa Palesa.





“Ke fumane baesekele, e leng seo ke neng ke se batla. Wena o fumane eng?” ho botsa Palesa.

“Ke fumane Shibelane. Shibelane ke sekhethe sa setso.” Ho araba Tinyiko.

“Shibelane! Shibelane ke sa batho ba baholo, ha se sa bana!” Ho makala Palesa.





“Bana le bona ba a tjeka. Mme o re, re lokela ho tseba setso.

Re tsebe le ho bina dipina tsa setso.

Ka letsatsi la setso, bana ba leba holong ya motse. Ba ne ba kgabile ka diaparo tsa setso. Palesa o ne a sa apara diaparo tsa setso.





Palesa o ne a maketse ha a bona Tingjiko.

“Shibelane sa hao se setle haholo.” Ka bomadimabe nna ha ke na diaparo tsa setso.” Ho rialo Palesa.

“Ke batla ho ya hae.” Ke Palesa hape.

“Ema, ke kopa o se ke wa tsamaya, hle! O tle o bone ha ke tjeka ka bokgabane.” Ke Tinyiko eo.





Palesa a boha Tinyiko ha a tsoka shibelane.

Tinyiko o ne a tjeka ka bokgoni le bokgabane.

Tinyiko a fumana kgau ya ho apara hantle.

Tinyiko a amohela kgau ya difaha tsa setso.

Palesa o ne a le motlotlo ka motswalle wa hae.

Palesa le Tinyiko ba ya hae ba kgotsofetse.





“Ke tseba seo ke se batlang ka letsatsi la ka la tswalo!” Ke Palesa eo.

“Shibelane!” Ho rialo Tinyiko, a bososela.

“Ebe re tla tjeka ka bobedi?”



Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Mongyai wa mathaitai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a papala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

